

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
ZAKONA O SPORTU**

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog ( proljećnjeg ) zasijedanja u 2013. godini, dana 9. jula 2013. godine.

Broj: 01-1379/2  
Podgorica, 19.07.2013.



Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na osmoj sednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 9. jula 2013. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU**

### **Član 1**

U Zakonu o sportu („Službeni list CG“, broj 36/11) u članu 14 stav 1 riječi: „organa državne uprave nadležnog za poslove sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo)” zamjenjuju se riječima: „organa uprave nadležnog za poslove sporta (u daljem tekstu: Uprava)”.

U stavu 2 riječi: „Ministarstvo je dužno” zamjenjuju se riječima: „Uprava je dužna”.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Izveštaj o ostvarivanju plana iz stava 2 ovog člana Uprava podnosi Vladi.”

### **Član 2**

U članu 15 stav 4, članu 27 stav 3, članu 28 stav 3, članu 29 stav 3, članu 42 stav 1, članu 44 st. 3 i 4, članu 66 stav 4, članu 72 stav 2, članu 80 stav 3, članu 85 st. 2 i 5 i članu 86 stav 2 riječ „Ministarstvo“, u različitom padežu, zamjenjuje se riječju „Uprava“, u odgovarajućem padežu.

### **Član 3**

Član 16 mijenja se i glasi:

#### **„Savjet za sport**

### **Član 16**

Razmatranje stručnih pitanja u oblasti sporta i stručnu pomoć pri donošenju odluka i pripremanju propisa u oblasti sporta obavlja Savjet za sport.

Članove Savjeta za sport imenuje ministar nadležan za sport, na period od četiri godine.

Savjet za sport ima predsjednika i osam članova, i to: predsjednika i četiri člana predlaže Uprava, tri člana predlaže COK i jednog člana predlaže ustanova visokog obrazovanja iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

Radi razmatranja pitanja iz svoje nadležnosti Savjet za sport može obrazovati komisije, ekspertske grupe i druga radna tijela.

Organizovanje i način rada Savjeta za sport uređuje se poslovníkom o radu.

Administrativno - tehničke poslove za Savjet za sport obavlja Uprava.”

### **Član 4**

U nazivu člana 17 i u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „Nacionalni savjet za sport”, u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: „Savjet za sport”, u odgovarajućem padežu.

### **Član 5**

U članu 24 stav 2 riječ „Ministarstvo” zamjenjuje se riječju „Uprava”.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Rješenje iz stava 2 ovog člana je konačno u upravnom postupku.”

U stavu 3 riječ „Ministarstvo” zamjenjuje se riječima: „organ državne uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo)”.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

### **Član 6**

U članu 31 stav 2 riječi: "visoku školsku spremu" zamjenjuju se riječima: "najmanje VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija".

U stavu 3 riječi: "srednju stručnu spremu" zamjenjuju se riječima: "IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija".

U stavu 5 riječ "Ministarstva" zamjenjuje se riječju "Uprave".

### **Član 7**

U članu 32 stav 2 mijenja se i glasi:

"Poslove iz stava 1 ovog člana može da obavlja lice koje ima najmanje III nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i licencu za obavljanje stručnih poslova u određenom sportu, koju izdaje odgovarajući nacionalni sportski savez, odnosno nadležna međunarodna asocijacija."

U stavu 3 riječ "Ministarstva" zamjenjuje se riječju "Uprave".

### **Član 8**

U članu 33 stav 1 riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "Uprava".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Uslove i postupak proglašavanja zaslužnog sportskog radnika, kao i izgled i sadržaj priznanja o proglašenju zaslužnog sportskog radnika propisuje Uprava, na predlog Nacionalnog savjeta za sport".

### **Član 9**

U članu 36 stav 2 poslije riječi "COK" briše se tačka i dodaju riječi: "i Paraolimpijski komitet Crne Gore".

### **Član 10**

U članu 38 stav 1 mijenja se i glasi:

"Sportsku organizaciju može da osnuje domaće i strano pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač), u skladu sa ovim zakonom."

### **Član 11**

U članu 40 stav 2 riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječju "Uprava".

### **Član 12**

U članu 41 stav 2 riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječju "Uprava".

Stav 3 mijenja se i glasi:

"Bliže uslove iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo, u skladu sa međunarodnim standardima za određeni sport."

### **Član 13**

U nazivu člana 42 riječ "Registar" zamjenjuje se riječju "Upis".

### **Član 14**

U članu 43 stav 1 riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječju "Uprava".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"Registar vodi Uprava".

### **Član 15**

U članu 54 stav 6 briše se.

U stavu 7 riječi: "saglasnosti na Elaborat" zamjenjuju se riječima: "mišljenja iz stava 3 ovog člana, ".

Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

"Amaterski sportski klub iz stava 1 ovog člana dužan je da Elaborat i mišljenja iz stava 3 ovog člana dostavi Upravi uz zahtjev za upis u Registar".

Dosadašnji stav 7 postaje stav 6.

### **Član 16**

U članu 56 stav 4 riječi: "kojim se uređuje osnivanje sportske organizacije, odnosno nacionalnog sportskog saveza" zamjenjuju se riječima: "koje se odnose na COK".

### **Član 17**

U članu 61 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„COK odlučuje o zahtjevu nacionalnog sportskog saveza za članstvo u COK, u skladu sa statutom.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

### **Član 18**

U članu 63 stav 2 riječi: "u obliku privrednog društva" brišu se.

### **Član 19**

Član 64 mijenja se i glasi:

**"Uslovi za rad organizacija za obavljanje sportske djelatnosti"**

### **Član 64**

Organizacija za obavljanje sportske djelatnosti može se osnovati i obavljati sportsku djelatnost ako ima obezbijeđen odgovarajući prostor, odnosno objekat, opremu, trenera, odnosno stručnjake osposobljene za rad u sportu.

Bliže uslove za osnivanje organizacije za obavljanje sportske djelatnosti propisuje Ministarstvo.

Na registraciju i prestanak rada organizacija za obavljanje sportske djelatnosti shodno se primjenjuju odredbe čl. 42, 43 i 44 ovog zakona".

### **Član 20**

U članu 65 stav 4 riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "se aktom škole".

### **Član 21**

U članu 83 stav 1 tačka 4 riječi: "Nacionalnoj komisiji" zamjenjuju se riječju "Komisiji".

U tački 5 riječi: "Nacionalnu komisiju" zamjenju se riječju "Komisiju".

## **Član 22**

U nazivu člana 84 riječi: "Nacionalna komisija" zamjenjuju se riječju "Komisija".

Stav 1 mijenja se i glasi:

"Praćenje i sprovođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu vrši Komisija za borbu protiv dopinga u sportu (u daljem tekstu: Komisija).

U stavu 2 riječ "Vlada" zamjenjuje se riječima: "ministar nadležan za sport".

U st. 3 i 6 riječ "Ministarstvo" zamjenjuje se riječju "Uprava".

## **Član 23**

U članu 87 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Raspodjelu sredstava sportskim subjektima iz stava 2 ovog člana vrši Uprava, na osnovu javnog konkursa."

Stav 5 mijenja se i glasi:

"Uslovi, način, postupak i kriterijume za dodjelu sredstava i kontrolu nad realizacijom programa bliže se utvrđuju propisom Ministarstva, odnosno opštine.

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 4, 5 i 6.

## **Član 24**

U članu 92 stav 1 riječi: "Ministarstvo preko inspektora za sport" zamjenjuju se riječima: "inspektor za sport".

## **Član 25**

U članu 96 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"Sporovi koji nastanu u odnosu na status nacionalnog sportskog saveza rješavaju se pred Arbitražom COK - a."

## **Član 26**

Poslije člana 99 dodaju se četiri nova člana koji glase:

### **"Rok za donošenje propisa**

#### **Član 99a**

Propisi predviđeni ovim zakonom donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa utvrđenih ovim zakonom primjenjivaće se propisi koji su važili do donošenja ovog zakona, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

### **Usklađivanje rada sportskih organizacija**

#### **Član 99b**

Sportske organizacije koje obavljaju sportsku djelatnost na dan stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom.

Sportske organizacije iz stava 1 ovog člana dužne su da usklade rad, organizaciju i opšte akte u skladu sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sportske organizacije iz stava 1 ovog člana dužne su da podnesu zahtjev za upis u Registar, u roku od šest mjeseci od dana donošenja propisa iz člana 43 ovog zakona.

### **Preuzimanje dokumentacije**

#### **Član 99c**

Postupke za sticanje statusa vrhunskog sportiste i postupke za ostvarivanje prava na doživotnu mjesečnu naknadu i premiju koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona riješiće Uprava, po propisima po kojima su započeti.

Predmete iz stava 1 ovog člana sa dokumentacijom preuzeće Uprava, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

### **Imenovanje članova Savjeta i Komisije**

#### **Član 99d**

Članovi Savjeta za sport i Komisije za borbu protiv dopinga u sportu imenovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom imenovanja članova Savjeta i Komisije iz stava 1 ovog člana prestaje mandat dosadašnjim članovima Nacionalnog savjeta za sport i Nacionalne komisije za borbu protiv dopinga u sportu.”

### **Stupanje na snagu**

#### **Član 27**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj 26-1/13-1/29  
EPA 158 XXV  
Podgorica, 9. jul 2013.godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

**PREDŠEDNIK**  
Ranko Krivokapić

